



GEN-I d.o.o. Sarajevo  
Ulica Fra Andela Zvizdovića 1, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina  
T: +386 1 58 96 400; F: +386 1 58 96 429  
E: info@gen-i.eu; W: www.gen-i.eu

## Ugovor o snabdijevanju električnom energijom

### PODACI O UGOVORNIM STRANAMA

GEN-I d.o.o. Sarajevo, Ul. Fra Andela Zvizdovića broj 1, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, VAT: 20136640002 (u nastavku teksta "Snabdijevač")

i

\_\_\_\_\_ sa sjedištem u \_\_\_\_\_, VAT: \_\_\_\_\_  
(u nastavku teksta Kupac)

Osnovni podaci o Kupcu:

- 1 Identifikacioni broj Kupca: \_\_\_\_\_
- 2 Grupa potrošnje: \_\_\_\_\_
- 3 Šifra mjernog mjesta: \_\_\_\_\_
- 4 Adresa mjernog mjesta: \_\_\_\_\_
- 5 Adresa dostave računa: \_\_\_\_\_
- 6 Priklučenje na: \_\_\_\_\_ distributivnu / prenosnu mrežu \_\_\_\_\_ (u nastavku teksta Mreža)
- 7 Vrsta priključka: \_\_\_\_\_
- 8 Prikjučna snaga (kW): \_\_\_\_\_
- 9 Broj i datum ugovora o priključenju: \_\_\_\_\_
- 10 Broj i datum ugovora o korištenju mreže: \_\_\_\_\_

### PREDMET UGOVORA

#### Član 1.

Predmet ovog Ugovora je snabdijevanje električnom energijom i definisanje odnosa, prava i obaveza između Snabdjevača i Kupca koji ima status \_\_\_\_\_ (tarifnog) kupca električne energije na \_\_\_\_\_ naponu – kategorija \_\_\_\_\_.

Snabdjevač će isporučiti Krajnjem kupcu cjelokupnu izmjerenu količinu električne energije povučenu iz Mreže. Predviđena količina isporučene električne energije tokom cijelog perioda snabdijevanja po ovom Ugovoru o snabdijevanju iznosi: \_\_\_\_\_ MWh.

Krajnji kupac je dužan da električnu energiju koju preuzima na temelju ovog Ugovora isključivo koristi za vlastite potrebe i bez prava omogućavanja korištenja trećim osobama, a u okviru djelatnosti za čija obavljanje je registrovan u skladu sa važećim propisom.

Ugovorne strane su suglasne da sklapanjem ove Ugovora u cijelosti prihvaća Opće uslove za isporuku i snabdijevanje električnom energijom - Pročišćeni tekst („Službene novine Federacije BiH“ br. 59/24) - u daljnjem tekstu: Općim uslovima".

### PRAVA I OBAVEZE SNABDJEVAČA I KRAJNJEG KUPCA

#### Član 2.

Kupac je dužan koristiti priključak i Mrežu prema uslovima iz Elektroenergetske saglasnosti, broj: \_\_\_\_\_ izdatoj dana \_\_\_\_\_ i Ugovorom o korištenju Mreže, broj: \_\_\_\_\_, zaključen dana \_\_\_\_\_, te u skladu sa Općim uslovima za isporuku električne energije.

GEN-I d.o.o. Sarajevo, Ulica Fra Andela Zvizdovića 1, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Opcijski sud u Sarajevu; Matični broj: 65-01-0397-08; Broj računa: ASA Banka d.d. Sarajevo, Trg međunarodnog prijateljstva 25, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, EUR IBAN: BA39 1340011200759390, BAM IBAN: 1340011120309239, SWIFT: IKBZBA2X; NLB Tuzlanska banka d.d., Maršala Tita 34, Tuzla, Bosna i Hercegovina, EUR IBAN: BA39 1322610207065876, BAM IBAN: 1322602004940264, SWIFT: TBTUBA22; Poreski broj: 201366420002.

GEN-I d.o.o. Sarajevo, Ulica Fra Andela Zvizdovića 1, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina; Municipal Court in Sarajevo; Registration no.: 65-01-0397-08; Bank Account: ASA Banka d.d. Sarajevo, Trg međunarodnog prijateljstva 25, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, EUR IBAN: BA39 1340011200759390, BAM IBAN: 1340011120309239, SWIFT: IKBZBA2X; NLB Tuzlanska banka d.d., Maršala Tita 34, Tuzla, Bosnia and Herzegovina, EUR IBAN: BA39 1322610207065876, BAM IBAN: 1322602004940264, SWIFT: TBTUBA22; VAT no.: 201366420002.

Snabdjevač se obavezuje da će Kupcu pružiti sljedeće dodatne usluge:

- a) uključiti Kupca u njegovu bilansnu grupu
- b) da preuzme odgovornost za balansnu odgovornost Kupca

Kupac se obavezuje da:

- a) će u potpunosti i blagovremenoplaćati račune Snabdjevaču za isporučenu električnu energiju po ugovorenoj cijeni i sve ostale troškove, naknade, carine, tarife i dr. kako je navedeno u fakturi;
- b) će obavijestiti Snabdjevača o odluci o produženju raskida Ugovora o snabdijevanju;
- c) će dostaviti Snabdjevaču svoje kontakt podatke i svaku njihovu promjenu u roku od 30 dana od promjene;
- d) će obavijestiti Snabdjevača o odluci o promjeni Snabdjevača;
- e) neće ometati snabdijevanje drugih Kupaca;
- f) će blagovremeno obavijestiti Snabdjevača o oštećenju, neispravnom funkcionisanju ili krađimjerne opreme, uklanjanju ili oštećenju plombe i mjernih ormara;
- g) će se pridržavati obaveza utvrđenih Zakonom o energetici, drugim zakonima i propisima i ovim Ugovorom o snabdijevanju.

### **Član 3.**

Snabdjevač će isporučivati, a Kupac će preuzimati električnu energiju i snagu preko Mreže isključivo za svoje potrebe i u skladu sa zaključenim ugovorima o priključenju i korištenju Mreže.

Snabdjevač se obavezuje da će u okviru svojih nadležnosti obezbijediti Kupcu električnu energiju i usluge u skladu sa ZEE, Licencom i Opštim uslovima.

Snabdjevač i Kupac oslobađaju se preuzetih obaveza u pogledu isporuke odnosno preuzimanja električne energije u slučajevima definisanim Opštim uslovima, član 76.

## **DINAMIKA SNABDIJEVANJA, VRSTA I NIVO KVALITETA PONUĐENIH USLUGA**

### **Član 4.**

Za sigurnost, pouzdanost i kvalitet isporuke električne energije, u skladu sa važećim Opštim uslovima, odgovoran je nadležni Operator.

## **RAZLOZI I NAČIN OBUSTAVE ISPORUKE ELEKTRIČNE ENERGIJE**

### **Član 5.**

Snabdjevač može izvršiti ograničenje ili obustavu isporuke električne energije Kupcu u slučajevima, pod uslovima i na način utvrđenim Opštim uslovima.

Ako Kupac ne izvršava obavezu plaćanja u ugovorenom roku, Kupcu može biti izvršena obustava isporuke električne energije nakon isteka roka utvrđenog u obavještenju o isključenju koji ne može biti kraći od 8 dana.

## **CIJENA SNABDIJEVANJA, NAČIN OBRAČUNA, OBRAČUNSKI PERIOD I USLOVE PLAĆANJA PREUZETE ELEKTRIČNE ENERGIJE, TARIFA ZA KORIŠTENJE DISTRIBUTIVNE I/ILI PRENOSNE MREŽE I OSTALE NAKNADE KOJE SE OBRAČUNAVAJU KRAJNJEM KUPCU**

### **Član 6.**

Mjerenje električne energije vrši se mjernim uređajem u sastavu priključka objekta Kupca na Mrežu.

Kupac je dužan u svako vrijeme omogućiti pristup obračunskom mjernom mjestu i mjernim uređajima radi održavanja i očitavanja, kao i rad i obustave isporuke - isključenja.

Očitavanje mjernih uređaja vrši se jedanput mjesečno, kao i u slučaju promjene tarifnih stavova i drugih elemenata koji utiču na obračun.

Snabdjevač vrši obračun električne energije Kupcu po obračunskim elementima na osnovu očitanih mjernih podataka i na osnovu tarifnih stavova i vremena primjene tarifnih stavova iz važeće Odluke o tarifnim stavovima.

Ugovorne Strane su saglasne da izuzetno, u slučaju nedostupnosti i nemogućnosti očitavanja mjernih uređaja, Snabdjevač može izvršiti obračun na osnovu procjene kontinuirane potrošnje, kao i prihvatiti očitavanje izvršeno od strane Kupca za najviše tri obračunska perioda uzastopno.

Kupac preuzima obavezu plaćanja pripadajućeg dijela troškova zajedničke potrošnje ako sa više krajnjih kupaca ostvaruje zajedničku potrošnju.

Ugovorna cijena za cijelo vrijeme trajanja ovog Ugovora će biti izražena u KM/kWh i obračunava se na sljedeći način:

#### **...SPOT Formula...**

Cijene izražene u eurima će se, za potrebe fakturisanja, preračunavati iz EUR u KM po srednjem kursu KM za EUR, koji objavljuje Centralna banka Bosne i Hercegovine i koji važi na dan izdavanja računa i prikazano u KM sa jasno naznačenom protuvrijednošću u EUR. Konvertirani iznos u KM zaokružuje se na dvije decimale. Iznos fakture u KM, njegova protuvrijednost u eurima i relevantni PDV će se posebno identifikovati na relevantnoj fakturi. Ako vrijednost KM oscilira u odnosu na EUR za više od 1 % u periodu od dana izdavanja računa do dana plaćanja računa, plaćanje se vrši u KM u iznosu koji predstavlja EUR protuvrijednost potrošnje električne energije srednji kurs koji objavljuje Centralna banka Bosne i Hercegovine na dan uplate.

Snabdjevač obračunava cijenu isporučene električne energije u skladu sa cijenama iz ovog člana. Kupac neće raskinuti ugovor prijeisteka roka isporuke kako je navedeno u ovom Ugovoru.

Količine isporučene električne energije od strane Snabdjevača mjere se mjernim uređajima u vlasništvu dotičnog operatora sistema.

Gore navedene cijene su određene kao neto cijena energije uključujući troškove za dodatne pružene usluge, kao što su, ali ne ograničavajući se na uključivanje i upravljanje bilansnom grupom Snabdjevača i ne uključuju PDV, troškove za pristup i korištenje prijenosne i distributivne mreže ili druge doprinose za korištenje takvih mreža, naknade za obnovljive izvore i učinkovitost kogeneracija, naknade/naknade operatora tržišta ili drugi porezi, doprinosi, naknade ili naknade koje propisuje nadležni državni organ, uključujući i moguće povećanje ili uvođenje takvih poreza i sl. isve druge naknade koje reguliše država, a koje nisu izričito navedene i koje Snabdjevač mora naplatiti Kupcu na osnovu važećeg propisa. Sve takve naknade snosi Kupac u skladu sa važećim zakonodavstvom, a naplaćuje ih operator mreže ili bilo koja druga državna institucija na osnovu obračunskih podataka koje daje operator mreže. Promjena takvih naknada ne predstavlja promjenu cijene električne energije i takva promjena ne predstavlja materijalni razlog za raskid ovog Ugovora o snabdjevanju.

Snabdjevač je dužan obavijestiti Kupca o namjeri promjene uslova ugovora, cijene ili bilo kakve promjene tarifa, najkasnije 30 dana prije stupanja na snagu promjene. U slučaju da Kupac ne prihvati promjene uslova ugovora ili cijene u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja, Kupac ima pravo raskinuti Ugovor bez finansijskih posljedica, prije stupanja na snagu takve promjene, ali ne kasnije od 30 dana nakon prijema obavještenja.

## **DOSTAVA RAČUNA I PLAĆANJE**

### **Član 7.**

Snabdjevač dostavlja račun Kupcu na osnovu obračuna izvršenog po odredbama ovog Ugovora, u roku od 15 (petnaest) dana od dana očitavanja, na adresu dostave računa navedenu u ovom Ugovoru.

Ako Kupac ne zaprimi račun za obračunski period u ugovorenom roku, dužan je o tome obavijestiti Snabdjevača, a Snabdjevač će izdati Kupcu kopiju računa bez posebne naknade.

Rok plaćanja ispostavljenog računa je 20 (dvadeset) dana od dana očitavanja mjernog uređaja. Ako Kupac ne plati novčanu obavezu obračunskog perioda u roku dospijeca, Snabdjevač će obračunati zakonsku zateznu kamatu koju iskazuje po izvršenoj uplati na prvom slijedećem računu za električnu energiju.

Fakturisanje se vrši mjesečno, na osnovu podataka o isporučenim količinama električne energije za odnosni obračunski period koje dostavlja odgovarajući operator sistema.

Račun će sadržavati:

- iznos za isporučenu električnu energiju i cijenu te električne energije
- tarifa za korišćenje Mreže (mrežarina)
- naknada za obnovljive izvore
- sve primjenjive naknade, poreze i druge naknade, prema potrebi

Račun će biti dostavljen putem pošte, i na e-mail adresu po zahtjevu Kupca navedeni u ovom Ugovoru.

Ukoliko se Kupac ne slaže sa sadržajem ili obračunima iz fakture, Kupac ima pravo da prigovor uputi Snabdjevaču u skladu sa procedurom za rješavanje sporova objavljenom u ovom Ugovoru, Pravilima o snabdijevanju električnom energijom i Opštim uslovima za isporuku električne energije.

## **PRIGOVORI, NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA, UKLJUČUJUĆI IZVANSUDSKO RJEŠAVANJE SPOROVA**

### **Član 8.**

Prigovor na račun Kupac može podnijeti Snabdjevaču pismeni prigovor u roku od 15 (petnaest) dana od dana izdavanja računa u kojem djelimično ili u cijelosti osporava račun.

Prigovor Kupca ne odgađa plaćanje neosporenog dijela računa.

Snabdjevač je dužan odgovoriti Kupcu na prigovor u roku od 15 (petnaest) dana od dana prijema prigovora.

Ako je prigovor opravdan, Snabdjevač će izdati novi račun s novim rokom dospijeca. U slučaju neprihvatanja prigovora, Kupac je dužan platiti prvobitno ispostavljeni račun u punom iznosu.

Prigovore, zbog nepoštivanja odredbi Opštih uslova, koje Kupac uputi Snabdjevaču, Snabdjevač će rješavati u skladu sa procedurama predviđenim u članu 70. Opštih uslova.

Kupac može podnijeti zahtjev FERK-u za rješavanje sporova, u vezi sa slučajevima utvrđenim u članu 89. Opštih uslova, u roku od 15 dana od dana prijema odgovora od strane Snabdjevača po prigovoru. Rješavanje sporova pred FERK-om ne isključuje pravo na pokretanje sudskog spora ako strane u sporu ne postignu konsenzus.

Ako se strane posebno dogovore, za rješavanje sporova u vezi sa slučajevima utvrđenim u članu 89. Opštih uslova, mogu ugovoriti arbitražu pred FERK-om u skladu sa odredbama Pravilnika za arbitražu FERK-a.

Odgovornost za učinjenu štetu, način rješavanja i visinu naknade štete, ugovorne strane će utvrđivati u skladu sa članom 86. Opštih uslova.

Visina naknade štete biće utvrđena sporazumno.

Ugovorne strane će nastojati da svaki spor riješe na način u skladu sa propisanom procedurom za rješavanje sporova objavljenom na internet stranici Snabdjevača. U slučaju da se takvo rješenje ne može postići, sve sporove proizašle iz Ugovora će rješavati nadležni sud u Sarajevu, Federacija Bosne i Hercegovine.

## **IZVJEŠTAVANJE, RAZMJENAPODATAKA I POVJERLJIVOST INFORMACIJA DOBIJENIH TOKOM REALIZACIJE UGOVORA**

### **Član 9.**

Snabdjevač će obavještavati krajnjeg kupca o promjenama nastalim u vezi obračuna.

Ugovorne strane će omogućiti Operatoru razmjene informacija o krajnjim kupcima uz obezbjeđenje zaštite povjerljivih podataka u skladu sa zakonom, uz pribavljanje prethodne saglasnosti krajnjeg kupca radi razmjene podataka, osim ako za takvu saglasnost ne postoji pravni osnov.

Kupac će obavjestiti snabdjevača u slučaju privremene odjave sa mjesta priključenja.

Kupac ima pravo biti obavješten o isteku roka ugovora o snabdijevanju.

## PROMJENA PODATAKA

### Član 10.

Kupac je obavezan da pisanim putem obavijesti Snabdjevača o izmjenama odgovarajućih podataka kao što je ime, adresa i slične izmjene podataka u toku ugovornog perioda koji utiču na obračun i dostavu računa.

## VIŠA SILA

### Član 11.

Snabdjevač i Krajnji kupac će biti izuzeti odgovornosti za naknadu štete u slučaju više sile.

Kao viša sila, za ugovorne strane smatraju se nepredviđeni prirodni događaji koji imaju značaj prirodne katastrofe (poplave, zemljotresi, požari i sl.), kao i drugi događaji i okolnosti koje sprječavaju izvršenje ugovornih obaveza, a koje Ugovorna strana nije mogla spriječiti, otkloniti ili izbjeći.

Ukoliko poslije zaključenja ugovora nastupe promijenjene okolnosti koje otežavaju ili onemogućavaju ispunjenje obaveza ugovornih strana, strana koja ne može zbog promijenjenih okolnosti ostvariti svrhu ugovora može zahtjevati da se ugovor raskine.

Kao promijenjene okolnosti, posebno se moraju uzeti u obzir akti nadležnih državnih organa i operatera sistema.

Ugovorna strana koja je pogođena djelovanjem više sile obavezna je da bez odlaganja i čim budu dostupne mogućnosti na pogodan način obavijesti drugu ugovornu stranu o porijeklu, vrsti i trajanju više sile ukoliko se njeno trajanje može predvidjeti, kao i da preduzme potrebne aktivnosti u cilju ublažavanja posljedica više sile.

Za vrijeme trajanja više sile, prava i obaveze Ugovornih strana miruju i ne primjenjuju se nikakve sankcije zbog neispunjavanja ugovornih obaveza.

Ugovorna strana pogođena višom silom je obavezna da dokaže nastanak više sile vjerodostojnim dokumentom izdatim od strane nadležnih organa, ukoliko to nije notorna činjenica.

U slučaju da događaj više sile objektivno sprečava Ugovorne strane da ispune svoje obaveze, za period duži od 1 (jednog) mjeseca, Ugovorne strane će sporazumno odlučiti o daljoj primjeni ovoga Ugovora. Ugovorna strana kod koje nije nastupila više sila ima pravo na raskid ovog Ugovora bez obraćanja nadležnom sudu kad o tome pisanim putem obavijesti drugu stranu.

Snabdjevač nije odgovoran za štetu koja nastane prema Krajnjem kupcu, kao posljedica kvarova i drugih poremećaja na distributivnoj/prenosnoj mreži, uzrokovanih navedenom višom silom.

## TRAJANJE I PRESTANAK UGOVORA

### Član 12.

Ovaj Ugovor stupa na pravnu snagu od dana potpisa i važiće do kraja Perioda isporuke. Ugovorne strane imaju pravo produžiti ovaj Ugovor.

Svaka ugovorna strana može na pisani zahtjev raskinuti ovaj Ugovor uz otkazni rok od 30 (trideset) dana pod uslovom da izmiri sveneizmirene obaveze prema drugoj strani do raskida ugovora.

Ugovorna strana koja pokreće postupak raskida ugovora zbog neispunjenja obaveza druge strane, obavezuje se, prije podnošenja pisane obavijesti o raskidu ugovora, dostaviti pisanu opomenu drugoj strani o neizvršavanju obaveza sa dodatnim rokom za ispunjenje obaveza.

U slučaju ako Kupac u roku do 10 (deset) dana ne otkloni razloge zbog kojih mu je obustavljena ili naložena obustava snabdjevanja električnom energijom, ovaj Ugovor će biti raskinut na osnovu pisanog zahtjeva Snabdjevača.

Ugovor može prestati u slučaju nastupa drugih okolnosti za prestanak ugovora prema odredbama zakona i Opštih uslova.

Ugovor o snabdjevanju može biti raskinut u skladu sa pravnim aktima navedenim u ovom Ugovoru u slučaju da Kupac ne prihvati predloženu promjenu.

Ako Ugovor o snabdijevanju raskine Snabdjevač, Snabdjevač će Kupcu objasniti razloge za raskid ugovora i ukazati na mogućnosti snabdijevanja od strane drugog Snabdjevača, Rezervnog Snabdjevača ili univerzalnog Snabdjevača.

U svim slučajevima raskida Ugovora o snabdijevanju, prekid isporuke električne energije stupa na snagu nakon što operator sistema dostavi obavještenje da je završen postupak prijenosa na novog Snabdjevača.

#### **Iznos raskida**

U slučaju raskida ovog Ugovora ili u slučaju da Kupac jednostrano odluči da pokrene postupak za promjenu Snabdjevača prije isteka roka isporuke iz ovog člana, Kupac će Snabdjevaču uplatiti Raskidni iznos obračunat kao proizvod 4 KM/MWh pomnoženo sa preostalom predviđenom ugovorenom količinom isporučene električne energije.

#### **Period isporuke**

Početak perioda isporuke važi od dana završetka procesa promene Snabdjevača u skladu sa važećim zakonodavstvom, dok će mjerno mesto Kupaca biti uključeno u bilansnu grupu Snabdjevača.

#### **Period obračuna**

Obračunski period je kalendarski mjesec u kojem je izvršena isporuka električne energije Kupcu.

### **POVJERLJIVOST**

#### **Član 13.**

Ugovorne strane neće otkriti trećoj strani detalje ovog Ugovora, osim ako ne postoji pismena saglasnost druge strane. Zabrane se neprimjenjuju na nadzorna tijela koja imaju nadležnost nad tom stranom, odnosno na ovlaštene predstavnike institucija BiH. U slučaju da se informacije moraju otkriti, strana koja treba otkriti informacije obavijestiti će drugu stranu.

Povjerljive informacije ne uključuju informacije koje:

- se otkrivaju uz prethodnu pismenu saglasnost druge strane;
- su objelodanjene od strane Operatora mreže, njegovim direktorima, zaposlenima, filijalama, agentima, profesionalnim savjetnicima, banci ili drugoj finansijskoj instituciji, rejting agenciji ili namjeravanom ovlašteniku;
- su otkrivena u skladu sa bilo kojim važećim zakonom, uredbom ili operatorom sistema ili regulatornim tijelom, ili u vezi sa bilo kojim sudskim ili regulatornim postupkom;
- pod uslovom da će svaka Strana, u mjeri u kojoj je to izvodljivo i dozvoljeno prema takvom zakonu, uredbi ili pravilu, uložiti razumne napore da spriječi ili ograniči otkrivanje i da drugu Stranu odmah obavijesti o tome;
- su u javnom domenu ili sunazakonit način objavljene u javnosti osim kršenjem ovog člana; ili
- su objavljene agencijama za izvještavanje o cijenama ili za izračunavanje indeksa pod uslovom da takvo objavljivanje ne uključuje identitet druge Strane. Obaveza Strane prema ovom članu ističe jednu (1) godinu nakon isteka Ugovora o snabdijevanju.

Kupac je saglasan da Snabdjevač može koristiti podatke vezane za ugovorni odnos u svrhu ispunjavanja ugovornih obaveza, a u skladu sa propisima o zaštiti ličnih podataka.

Kupac je saglasan da Snabdjevač može vršiti razmjenu informacija i podataka sa Operatorom, a koji se odnose na mjerna mjesta Kupca, koja su predmet ovog Ugovora.

### **PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

#### **Član 14.**

Primjena propisa

Ugovorne strane se obavezuju da primjenjuju zakon, Opšte uslove i druga pravila propisana za tržište električne energije.

U slučaju promjena postojećih, ili donošenja novih, zakona, Opštih uslova, Odluke o tarifnim stavovima i drugih pravila i propisa FERK-a, obračun i fakturisanje isporučene električne energije vrši se od dana važnosti novih propisa, u skladu sa istim, i bez zaključenja novog ugovora ili aneksa ovom Ugovoru.

## UGOVORNO PRAVO

### Član 15.

Ugovor o snadbijevanju će se tumačiti i upravljati važećim pravom Federacije Bosne i Hercegovine, isključujući bilo kakvu primjenu Konvencije Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe od 11. aprila 1980. godine.

## KOMUNIKACIJA

### Član 16.

Strane će jedna drugu obavještavati o svim promjenama u vezi sa ovim Ugovorom o snadbijevanju ili bilo kojim informacijama razmijenjenim između ugovornih Strana, u skladu sa Opštim uslovima. Komunikacija će biti u pisanoj formi i poslata na sljedeću adresu:

- Za Snabdjevača:
- Adresa:  
GEN-I d.o.o. Sarajevo,  
Ul. Fra Anđela Zvizdovića broj 1,  
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina  
E-mail: [info.sarajevo@gen-i.eu](mailto:info.sarajevo@gen-i.eu)
- Za Kupaca:
- Adresa:
- E-mail:
- Računi o fakturama:

Snabdjevač ima obavezu izvještavanja o zaključenju, promjeni i raskidu ovog Ugovora kao i drugo izvještavanje predviđeno zakonom.

## ZAVRŠNE ODREDBE

### Član 17.

U slučaju da bilo koja odredba ovog Ugovora bude proglašena nevažećom ili neprovedivom od strane nadležnog suda u bilo kojoj jurisdikciji, takva odredba će, u pogledu takve nadležnosti, biti nevažeća u mjeri u kojoj je proglašena nevažećom ili neprovedivom bez uticaja na valjanost ili provodivost ostalih odredbi ovog Ugovora, a ostatak ovog Ugovora će ostati obavezujući za strane u njemu. Međutim, u slučaju da bilo koja takva odredba bude proglašena neprimjenjivom zbog svog opsega, širine ili trajanja, tada će se ona modificirati u opsegu, širini ili trajanju dozvoljenom zakonom ili vladinim ili regulatornim tijelom i nastavit će biti u potpunosti primjenjiva kao tako izmijenjena.

## BROJ PRIMJERAKA

### Član 18.

Ovaj Ugovor sastavljen je u 2 (dva) istovjetna primjerka, a svaka strana zadržava po jedan primjerak. Osim ako je drugačije izričito navedeno u ovom Ugovoru o suprotnom, bilo kakve izmjene ili dopune ovog Ugovora o snadbijevanju biće učinjene samo u pisanoj formi, koje su potpisale obje Strane.

SNADBJEVAČ

KUPAC

GEN-I d.o.o. Sarajevo

Predrag Savić

direktor

Sarajevo, XX.XX.20XX